

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2009. GODINU

"Magrel" a.d. Banja Luka

Banja Luka, maj 2010. godine

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3
BILANS STANJA	5
BILANS USPJEHA	10
BILANS TOKOVA GOTOVINE.....	15
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	17
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ	19-33

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Obavili smo reviziju bilansa stanja preduzeća "Magrel" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) sa stanjem na dan 31. decembra 2009. godine i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Osim kao što je objelodanjeno u Osnovama za mišljenje sa rezervom, reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Osnove za mišljenje sa rezervom

Kao što je navedeno u napomeni broj 19, u toku je pravni spor po tužbi "Magrel" a.d. Banja Luka protiv "Incel-Holding" a.d. Banja Luka i "Celuloza" a.d. Banja Luka zbog pogrešne i nezakonite uknjižbe objekta "Stara sušiona" u osnovnom sudu u Banjoj Luci po predmetu dokazivanja vlasništva nad pomenutim objektom koji je prema diobnom bilansu pripao preduzeću „Magrel, a.d. Banja Luka. Navedeni objekat se u knjigovodstvu preduzeća vodi po nabavnoj vrijednosti 768.153 KM, a ispravka vrijednosti je 468.057,75 KM. Društvo nije vršilo rezervisanja za navedeni sudski spor.

(nastavlja se)

(nastavak)

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izvještaje imaju pitanja navedena u prethodnom pasusu, finansijski izvještaji Preduzeća daju istinit i objektivnan prikaz, finansijskog položaja preduzeća „Magrel“ a.d. Banja Luka na dan 31. decembar 2009. godine, rezultata njegovog poslovanja i gotovinskih tokova za tada završeni obračunski period, u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

EF REVIZOR d.o.o.

Banja Luka, Gajeva broj 12

Datum: 17.05.2010. godine

Ovlašćeni revizor
Mile Rosić

BILANS STANJA

(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2009. godine

u KM

Grupa ili dio grupe računa	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa preth. godine (počet. stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A	001	7.052.208	2.574.828	4.477.380	4.613.831
	A. STALNA IMOVINA (002+008+015+021+030)					
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	3.125.250	1.075	3.124.175	3.124.550
010	1. Ulaganja u razvoj	003	0	0	0	0
011	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004	0	0	0	0
012	3. Goodwill	005	0	0	0	0
014	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	3.125.250	1.075	3.124.175	3.124.550
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007	0	0	0	0
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	3.925.958	2.573.753	1.352.205	1.488.281
020	1. Zemljište	009	0	0	0	0
021	2. Građevinski objekti	010	2.652.982	1.518.343	1.134.639	1.200.964
022	3. Postrojenja i oprema	011	1.272.976	1.055.410	217.566	287.317
023	4. Investicione nekretnine	012	0	0	0	0
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013	0	0	0	0
029	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014	0	0	0	0
03	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 od 020)	015	0	0	0	0
030	1. Šume	016	0	0	0	0
031	2. Višegodišnji zasadi	017	0	0	0	0
032	3. Osnovno stado	018	0	0	0	0
033	4. Sredstva kulture	019	0	0	0	0
038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020	0	0	0	0
04	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	1.000	0	1.000	1.000
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022	0	0	0	0

041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023	1.000	0	1.000	1.000
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024	0	0	0	0
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025	0	0	0	0
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026	0	0	0	0
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027	0	0	0	0
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	028	0	0	0	0
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029	0	0	0	0
050	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030	0	0	0	0
	V. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	64.729	0	64.729	92.897
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA OTUĐENJU I DATI AVANSI (033 DO 038)	032	0	0	0	0
100 do 109	1. Zalihe materijala	033	0	0	0	0
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034	0	0	0	0
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035	0	0	0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	036	0	0	0	0
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena otuđenju	037	0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	038	0	0	0	0
	II KRATK. POTRAŽ., PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	64.729	0	64.729	92.897
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 DO 045)	040	63.375	0	63.375	85.045
200, dio 209	a) Kupci - povezana pravna lica	041	0	0	0	0
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042	62.711	0	62.711	77.878
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043	240	0	240	0
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044	0	0	0	0
220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	424	0	424	7.167
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0	0	0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047	0	0	0	0

231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048	0	0	0	0
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049	0	0	0	0
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050	0	0	0	0
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051	0	0	0	0
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052	0	0	0	0
237	e) Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053	0	0	0	0
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054	0	0	0	0
24	Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	1.354	0	1.354	7.852
240	a) Gotovinski ekvivalenti - hartije od vrijednosti	056	0	0	0	0
241 do 249	b) Gotovina	057	1.354	0	1.354	7.852
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058	0	0	0	0
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059	0	0	0	0
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060	0	0	0	0
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061	0	0	0	0
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	7.116.937	2.574.828	4.542.109	4.706.728
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063	3.568.048	0	3.568.048	3.568.048
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	10.684.985	2.574.828	8.110.157	8.274.776

BILANS STANJA (nastavak)
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2009. godine

u KM

Grupa ili dio grupe računa	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	P A S I V A			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	2.940.863	2.963.924
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	4.110.169	4.110.169
300	1. Akcijski kapital	103	4.110.169	4.110.169
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104	0	0
303	3. Zadržni udjeli	105	0	0
304	4. Ulozi	106	0	0
305	5. Državni kapital	107	0	0
306	6. Ostali osnovni kapital	108	0	0
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109	0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	110	0	0
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	0	0
321	1. Zakonske rezerve	112	0	0
322	2. Statutarne rezerve	113	0	0
^{330, 331 i 334}	V REVALORIZACIONE REZERVE	114	193.464	193.464
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115	0	0
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116	0	0
34	VII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	0	0
340	1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	118	0	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119	0	0
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120	0	0
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121	0	0
35	IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123 + 124)	122	1.362.770	1.339.709
350	1. Gubitak iz ranijih godina	123	1.339.709	1.307.439
351	2. Gubitak tekuće godine	124	23.061	32.270
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	52.479	52.479
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127	0	0
402	3. Retervisanja za zadržane kaucije i depozite	128	0	0
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturisanja	129	0	0
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130	0	0
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131	52.479	52.479

	V. OBAVEZE (133 do 142)	132	1.548.767	1.690.325
41, osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133	0	26.201
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134	0	0
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135	0	0
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136	0	0
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137	0	0
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138	0	0
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139	0	0
418	7. Odložene poreske obaveze	140	0	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141	0	26.201
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	1.548.767	1.664.124
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143	9.253	32.750
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144	9.253	32.750
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	145	0	0
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146	0	0
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147	0	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148	455.816	561.214
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149	369.670	450.300
431	b) Dobavljači - povezana pravna lica	150	0	0
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	86.146	110.914
439	g) Ostale obaveze	152	0	0
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153	0	0
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	684.295	619.655
460 do 469	5. Druge obaveze	155	88.406	80.337
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156	3.595	0
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	307.402	370.168
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158	0	0
49, osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	0	0
495	10. Odložene poreske obaveze	160	0	0
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161	4.542.109	4.706.728
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162	3.568.048	3.568.048
	Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)	163	8.110.157	8.274.776

Potpisano u ime Društva
Direktor
Dragan Sančanin

BILANS USPJEHA
 (Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
 od 01.01. do 31.12.2009. godine

u KM

Grupa ili dio grupe računa	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	560.461	637.473
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	13.845	29.997
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	0	0
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	13.845	29.997
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	0	0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (207 do 209)	206	546.616	607.476
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207	0	0
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208	546.616	607.476
612	v) Prihodi od prodaje učinaka na ino tržištu	209	0	0
62	3. Prihodi od kativiranja ili potrošnje robe i učinaka	210	0	0
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	211	0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212	0	0
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213	0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214	0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	0	0
	II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	567.634	656.470
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217	3.857	0
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	109.494	180.311
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	226.041	261.379
520 i 521	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	221.023	240.263
522 i 529	b) Ostali lični rashodi	221	5.018	21.116
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	27.293	18.692
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	138.626	118.059

540	a) Troškovi amortizacije	224	138.626	118.059
541 do 549	b) Troškovi rezervisanja	225	0	0
55, osim 555 i 556	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	61.580	77.017
555	7. Troškovi poreza	227	743	1.012
556	8. Troškovi doprinosa	228	0	0
	B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229	0	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	7.173	18.997
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	24	32.198
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232	0	0
661	2. Prihodi od kamata	233	24	508
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	0	0
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235	0	0
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236	0	0
669	6. Ostali finansijski prihodi	237	0	31.690
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	15.912	45.471
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239	0	0
561	2. Rashodi kamata	240	14.956	5.890
562	3. Negativne kursne razlike	241	0	0
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242	0	0
564	5. Ostali finansijski rashodi	243	956	39.581
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230)	244		0
	D. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231)	245	23.061	32.270
67	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI I. OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	0	0
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247	0	0
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248	0	0
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249	0	0
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250	0	0
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251	0	0
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252	0	0
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253	0	0
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254	0	0
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255	0	0
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	0	0

57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	0	0
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	258	0	0
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259	0	0
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260	0	0
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261	0	0
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrijednosti	262	0	0
575	6. Gubici po osnovu prodaje materijala	263	0	0
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha materijala	264	0	0
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	265	0	0
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	0	0
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	0	0
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268	0	0
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269	0	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	0	0
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271	0	0
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272	0	0
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273	0	0
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	274	0	0
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	275	0	0
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276	0	0
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277	0	0
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala (negativni goodwill)	278	0	0
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279	0	0

58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)	280	0	0
580	1. Obezvredenje nematerijalnih ulaganja	281	0	0
581	2. Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme	282	0	0
582	3. Obezvredenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283	0	0
583	4. Obezvredenje bioloških sredstava za koje se obračunava amortizacija	284	0	0
584	5. Obezvredenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285	0	0
585	6. Obezvredenje zaliha materijala i robe	286	0	0
586	7. Obezvredenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287	0	0
589	8. Obezvredenje stalne imovine	288	0	0
	J. DOBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA IMOVINE (270-280)	289	0	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA IMOVINE (280-270)	290	0	0
690 i 691	L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANJIH GODINA	291	0	0
590 i 591	LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ RANJIH GODINA	292	0	0
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	293		0
	1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289 +291-292-245-269-290)			
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	23.061	32.270
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	295	0	
	1. Poreski rashodi perioda			
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA	298	0	
	1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)			
	2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)	299	23.061	32.270
723	O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA	300	0	
	P. OSTALI DOBICI I GUBICI U PERIODU I DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (302 do 307)	301	0	0
	1. Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima, osim HOV raspoloživih za prodaju	302		

	2. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	303		
	3. Dobici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	304		
	4. Aktuarski dobici od planova definisanih primanja	305		
	5. Efektivni dio dobitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	306		
	6. Ostali dobici utvrđeni direktno u kapitalu	307		
	II GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U KAPITALU (309 do 313)	308	0	0
	1. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti HOV raspoloživih za prodaju	309		
	2. Gubici po osnovu prevođenja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	310		
	3. Aktuarski gubici od planova definisanih primanja	311		
	4. Efektivni dio gubitaka po osnovu zaštite od rizika gotovinskih tokova	312		
	5. Ostali gubici utvrđeni direktno u kapitalu	313		
	R. OSTALI DOBICI ILI GUBICI U PERIODU (301-308) ili (308-301)	314	0	0
	S. POREZ NA DOBITAK KOJI SE ODNOSI NA OSTALE DOBITKE I GUBITKE	315		
	T. NETO REZULTAT PO OSNOVU OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U PERIODU (314±315)	316	0	0
	Č. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAČUNSKOM PERIODU I UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (298-299±316)	317		
	II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (299-298±316)	318	23.061	32.270
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	24	24
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	24	24

Potpisano u ime Društva
 Direktor
 Dragan Sančanin

BILANS TOKOVA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

u KM

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	301	671.999	1.179.985
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)			
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	302	671.999	862.685
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303	0	0
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	0	317.300
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)	305	678.497	1.179.235
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	306	302.103	832.307
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	307	141.769	149.968
3. Odlivi po osnovu kamata	308	14.956	5.469
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309	0	0
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	219.669	191.491
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)	311	0	750
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)	312	6.498	0
B: TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	313	0	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)			
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314	0	0
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	315	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	316	0	0
4. Prilivi po osnovu kamata	317	0	0
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	318	0	0
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	319	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)	320	0	0
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	321	0	0
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	322	0	0
3. Odlivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	323	0	0
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	324	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)	325	0	0

IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)	326	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	327	0	0
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)			
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	328	0	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	329	0	0
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	330	0	0
4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)	332	0	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	333	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	334	0	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	335	0	0
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	336	0	0
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	337	0	0
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	338		
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (327-332)	339	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)	340	0	0
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	671.999	1.179.985
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	678.497	1.179.235
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)	343	0	750
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342 - 341)	344	6.498	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	345	7.852	7.102
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA (345+343-344+346-347)	348	1.354	7.852

Potpisano u ime Društva
 Direktor
 Dragan Sančanin

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12.2009. godine

u KM

VRSTE PROMJENE NA KAPITALU	DIO KOJI PRIPADA VLASNICIMA KAPITALA (MATIČNOG) DRUŠTVA						Manjinski interes	
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21, i MRS 38)	Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak		UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Stanje na dan 01.01.2008. godine	901	4.110.169	193.464	0	0	0	4.303.633	0
2. Efekti promjena u računov. politikama	902	0	0	0	0	0	0	0
3. Efekti ispravke grešaka	903	0	0	0	0	0	0	0
Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2008. godine (901±902±903)	904	4.110.169	193.464	0	0	0	4.303.633	0
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	0	0	0	0	0	0	0
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	0	0	0	0	0	0	0
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907	0	0	0	0	0	0	0
7. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	0	0	0	0	0	(32.270)	0
8. Neto dobitak / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	0	0	0	0	0	0	0
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910	0	0	0	0	0	0	0
10. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911	0	0	0	0	0	0	0
11. Stanje na dan 31.12.2008. godine (904±905±906±907±908±909-910+911)	912	4.110.169	193.464	0	0	0	2.963.924	0
12. Efekti promjena u računov. politikama	913	0	0	0	0	0	0	0
13. Efekti ispravke grešaka	914	0	0	0	0	0	0	0
14. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2009. godine (912±913±914)	915	4.110.169	193.464	0	0	0	2.963.924	0
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	0	0	0	0	0	0	0

16. Nerealizovani dobitci/gubici po osnovu preračuna finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračuna finansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	0	0	0	0	0	(23.061)	(23.061)	0	0
19. Neto dobitci / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Stanje na dan 31.12.2009. godine	923	4.110.169	193.464	0	0	0	(1.362.770)	2.940.863	0	0
(915±916±917±918±919±920-921+922)										

Potpisano u ime Društva
 Direktor
 Dragan Sančanin

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

1.1. U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske Društvo je obavezno da izvrši reviziju finansijskih izvještaja.

1.2. Odgovorno lice za sastavljanje finansijskih izvještaja je Dragan Sančanin, direktor.

1.3. Dokumentacija revizije su finansijski izvještaji Društva (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova) bruto bilans, popisne liste, odluke organa upravljanja i rukovođenja, poslovna dokumentacija, izvještaji, zapisnici o kontroli, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, normativna akta, izvod iz registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.

1.4. Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko *BLUE SOFT* programa za obradu podataka i obuhvata bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena.

1.5. Knjigovodstvo troškova i učinaka (*klasa 9*) se vodi tako da se na kraju obračunskog perioda daju zbirni nalozi na osnovu kojih se troškovi prenose iz finansijskog u pogonsko knjigovodstvo, a na osnovu popisa zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda utvrđuju se realizovani troškovi.

1.6. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio i odvija se u skladu sa neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Preduzeće "Magrel" a.d. sa sjedištem u ulici Veljka Mladenovića bb – Banja Luka, registrovano je za izvođenje mašinskih, građevinskih i elektro radova. Društvo u okviru redovne djelatnosti obavlja uslugu montaže opreme, mašinske obrade, remonta i premotavanja elektromotora, te izvodi završne radove u građevinarstvu.

Društvo vrši svoju djelatnost na prostoru od 5.632 m², dok je u zakup dato 2.635 m².

Društvo je upisano u sudski registar Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem upisa U/I 1823/01, registarskog uloška broj 1-11443-00; matični broj 1929887.

Iznos upisanog kapitala je 4.110.169,00 KM.

- **JIB** 4400930950001
- **PIB** 400930950001.

U Društvu je u 2009. godini bilo prosječno zaposleno 24 radnika.

Direktor Društva je Dragan Sančanin.

3. RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja Društvo je obavezno da se pridržava sljedećih načela:

- *Načelo stalnosti poslovanja*, iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj Društva kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju omogućavaju poslovanje u neograničenom roku.
- *Načelo dosljednosti*, koje podrazumijeva da se način procjenjivanja bilansnih pozicija ne mijenja u dužem vremenskom periodu, a ako do promjene ipak dođe, efekat promjene se kvantifikuje i prezentuje u skladu sa MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške.
- *Načelo opreznosti*, u skladu s kojim se imovina Društva vrednuje po principu niže vrijednosti, a obaveze po principu više vrijednosti, osim ako se relevantnim MSFI ne zahtijeva drugačije. Ovo načelo podrazumijeva primjenu:
 - *principa realizacije*, prema kome se u bilans uspjeha mogu uključiti samo realizovani dobici i
 - *principa impariteta*, (nejednake vrijednosti), kojim se zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj, a obaveza po najvišoj vrijednosti, što ima za posljedicu odmjerenje rashoda na više, a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir svih obezvređenja i rezervisanja.
- *Načelo uzročnosti*, prema kome se u obzir uzimaju svi prihodi i rashodi datog obračunskog perioda bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenat plaćanja po osnovu rashoda.
- *Načelo pojedinačnog procjenjivanja*, pri čemu eventualna grupna procjenjivanja proističu iz pojedinačnog procjenjivanja.

Načelo identiteta bilansa, po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu. Eventualna odstupanja od ovog načela prilikom formiranja početnog stanja mogu biti zasnovana samo na sugestijama i preporukama datim u revizorskom izvještaju za prethodni obračunski period.

4. PROCJENJIVANJE IMOVINE

4.1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL, se procjenjuje po momentalnoj vrijednosti potraživanja po osnovu upisanog neuplaćenog kapitala.

4.2. NEMATERIJALNA ULAGANJA, se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju ulaganja u razvoj, koncesije, patente, licence, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu, kao i kupovinom stečeni *goodwill*.

Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrijednosti, umanjena za amortizaciju prema linearnom metodu po stopi od 20%. Nabavnu vrijednost nematerijalnih ulaganja izrađenih u sopstvenoj režiji čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi proizvodnje.

4.3. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

U momentu nabavke ova imovina se vrijednuje po nabavnoj cijeni.

Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti građevinski objekti, postrojenja, oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezvređenja).

Sadašnja vrijednost građevinskih objekata, postrojenja, opreme i investicione imovine uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki pod uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžavaju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva. Dodatna ulaganja u osnovna sredstva kojima se obnavlja, a ne produžava prvobitno procijenjeni vijek trajanja sredstva priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

Nakon početnog vrednovanja kada knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od vladajućih tržišnih cijena na dan bilansa, vrši se procjena vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme ili putem ponovne nabavne cijene ili putem revalorizacije. Pozitivni efekti ove procjene povećavaju revalorizacionu rezervu, a negativni efekti smanjuju revalorizacionu rezervu, a ako revalorizacione rezerve nema negativni efekat povećava rashod obezvređenjem imovine u bilansu uspjeha.

4.4. AMORTIZACIJA

Osnovica za obračun amortizacije nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, izuzimajući zemljište i šume, je nabavna odnosno revalorizovana nabavna vrijednost.

Amortizacija se obračunava pojedinačno za sva materijalna sredstva i nematerijalna ulaganja.

4.5. FINANSIJSKI PLASMANI I POTRAŽIVANJA

4.5.1. Učešće u kapitalu procjenjuje se po nominalnoj vrijednosti ili tržišnoj vrijednosti ako je ona niža. Učešće u kapitalu otpisuje se srazmjerno gubitku, a povećava srazmjerno povećanju osnovnog kapitala iz raspodjele neto dobitka i jedno i drugo na osnovu izvještaja pravnog lica kod koga je uloženi kapital o pokriću gubitka, odnosno o povećanju osnovnog kapitala iz raspodjele neto dobitka

4.5.2. Dati krediti se procjenjuju po nominalnoj vrijednosti. Krediti se direktno otpisuju za iznos dokumentovane nenaplativosti, a indirektno po odluci rukovodstva u slučaju ne izvršenja naplate o roku dospijeca.

4.5.3. Hartije od vrijednosti, otkupljene sopstvene akcije i udjeli procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti ili tržišnoj vrijednosti, ako je ona niža.

4.5.4. Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za indirektni otpis, po odluci rukovodstva, vjerovatno nenaplativih potraživanja, odnosno za direktni otpis ako je nenaplativost potraživanja dokumentovana.

4.5.5. Finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa.

4.5.6. Preduzeće opštim aktom utvrđuje indirektno otpisivanje plasmana i potraživanja. Procjenu vrijednosti potraživanja vrši stručna komisija, pri čemu se posebno vodi računa o starosti potraživanja.

4.5.7. Ispravka potraživanja se obavezno vrši za potraživanja starija od godinu dana. Zastarjela potraživanja direktno se otpisuju na teret rashoda.

4.5.8. Porez na dodatu vrijednost obračunat od strane dobavljača i po osnovu uvoza iskazuje se u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatu vrijednost kupcima.

4.6. ZALIHE

Zalihe materijala, rezervnih dijelova, inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih dijelova, sitnog inventara i robe vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni.

Neto prodajna cijena je prodajna cijena na dan procjene umanjena za dažbine, troškove prodaje, kao i za troškove dovršavanja proizvoda u slučaju nedovršene proizvodnje. Neto prodajna cijena utvrđuje se na sljedeći način: vladajuća prodajna cijena na dan bilansa x (troškovi perioda/prihod od prodaje).

U slučaju smanjenja upotrebne vrijednosti zaliha za iznos stvarno nastalog i dokumentovanog smanjenja vrijednosti vrši se otpis zaliha na teret rashoda.

Sitan inventar, autogume, povratna ambalaža, otpisuju se jednokratno (100%) prilikom stavljanja u upotrebu, a službena odjeća i obuća saglasno pravilniku o službenoj odjeći od jedne do tri godine.

4.7. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Hartije od vrijednosti koje se mogu neposredno unovčiti i plemeniti metali smatraju se gotovinskim ekvivalentima. Hartije od vrijednosti procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, a plemeniti metali procjenjuju se po vrijednosti izvedenoj iz cijena plemenitih metala na svjetskom tržištu.

Hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa.

5. PROCJENJIVANJE PASIVE

5.1. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih ili tekuće godine.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na neraspoređeni dobitak kada se to sredstvo potpuno amortizuje ili proda.

5.2. OBAVEZE

Dugoročne i kratkoročne obaveze proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Obaveze u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa.

5.3. DUGOROČNA REZERVISANJA, predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku po osnovu prodatih učinaka za koje je obračunat prihod u punom iznosu,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za zadržane kaucije i depozite,
- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u momentu nastanka troškova koji terete rezervisanja. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za pokriće troškova ukidaju se u korist ostalih prihoda.

5.4. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju:

- unaprijed obračunati troškovi,
- obračunati prihodi budućeg perioda,
- odloženi prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,
- razgraničeni troškovi nabavke,
- donacije.

Donacije primljene za povećanje prihoda unose se u prihode do visine rashoda, a donacije primljene za nabavljene stvari unose se u prihode u visini troškova nastalih po osnovu utroška ili amortizacije primljenih stvari iz donacija.

5.5. OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

Iskazuje se obračunat porez na dodatnu vrijednost kupcima u iznosu koji nije kompenziran sa obračunatim porezom na dodatnu vrijednost od strane dobavljača i po osnovu uvoza i nije plaćen fiskusu.

6. PRIHODI I RASHODI

6.1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

6.1.1. Poslovne prihode čine:

- prihodi od prodaje robe i učinaka umanjene za poreske dažbine i date popuste nezavisno od momenta naplate,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje učinaka priznaju se po cijeni koštanja,
- prihodi od aktiviranja i potrošnje robe priznaju se po nabavnoj cijeni, a prihodi od prirasta osnovnog stada priznaju se po tržišnoj cijeni,
- promjena vrijednosti biološke imovine,
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, donacija, prihodi iz budžeta i drugih namijenjenih izvora i drugi slični prihodi,
- prihodi od zakupnina, članarina, ukidanja rezervisanja i ostali poslovni prihodi.

Poslovni prihodi koriguju se na više za povećanje vrijednosti zaliha učinaka i na niže za smanjenje vrijednosti zaliha učinaka.

6.1.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

6.2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

6.2.1. Finansijske prihode čine: prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine i ostali finansijskih prihodi.

6.2.2. Finansijske rashode čine: rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, otpisi dugoročnih finansijskih plasmana, gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine, rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi.

6.3. OSTALI PRIHODI I RASHODI

6.3.1. Ostale prihode čine: dobiti od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i materijala, dobiti po osnovu ulaganja u nekretnine, viškovi osim viškova zaliha učinaka, prihodi od smanjenja obaveza, dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava klasifikovanih kao stalna sredstva namijenjena otuđenju, naplaćena otpisana potraživanja i ostali nepomenuti prihodi.

6.3.2. Ostale rashode čine: gubici po osnovu rashodovanja, otpisa i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i materijala, manjkovi osim manjkova zaliha učinaka, otpisi obrtnih sredstava, gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava klasifikovanih kao stalna sredstva namijenjena otuđenju, gubici po osnovu ulaganja u nekretnine i ostali nepomenuti rashodi.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

u KM

Opis	Zemljište	Grad. objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost:				
Stanje na početku godine	0	2.652.982	1.255.546	3.908.528
Povećanja:	0	0	2.175	2.175
Nove nabavke	0	0	2.175	2.175
Smanjenja:	0	0	15.255	15.255
Rashod, prodaja i drugo	0	0	15.255	15.255
Stanje na kraju godine	0	2.652.982	1.242.466	3.895.448
Kumulirana ispravka vrijednosti:				
Stanje na početku godine	0	1.452.018	968.229	2.420.247
Povećanja:	0	66.325	87.181	153.506
Amortizacija	0	66.325	87.181	153.506
Smanjenja:	0	0	15.255	15.255
Kumulirana ispravka u otuđenju	0	0	15.255	15.255
Stanje na kraju godine	0	1.518.343	1.040.155	2.558.498
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2009. godine	0	1.134.639	202.311	1.336.950
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2008. godine	0	1.200.964	287.317	1.488.281

Povećanje vrijednosti opreme u iznosu od 2.175 KM se odnosi na nabavku opreme za obavljanje poslovne djelatnosti Društva.

U toku je pravni spor po tužbi „Magrel“ a.d. Banja Luka protiv „Incel-Holding“ a.d. Banja Luka i „Celuloza“ a.d. Banja Luka zbog pogrešne i nezakonite uknjižbe objekta „Stara sušiona“ u osnovnom sudu u Banjoj Luci po predmetu dokazivanja vlasništva nad pomenutim objektom koji je prema diobnom bilansu pripao preduzeću „Magrel“ a.d. Banja Luka. Navedeni objekat se u knjigovodstvu Društva vodi po nabavnoj vrijednosti 768.153 KM, a ispravka vrijednosti je 487.262 KM. Društvo nije vršilo rezervisanja za navedeni sudski spor.

8. NEMATERIJALNA ULAGANJA

u KM

Opis	Ostala nematerijalna ulaganja	Ukupno
Nabavna vrijednost:		
Stanje na početku godine	3.125.250	3.125.250
Stanje na kraju godine	3.125.250	3.125.250
Kumulirana ispravka vrijednosti:		
Stanje na početku godine	700	700
Povećanja:	375	375
Amortizacija	375	375
Stanje na kraju godine	1.075	1.075
Neto sadašnja vrijednost:		
31.12.2009. godine	3.124.175	3.124.175
Neto sadašnja vrijednost:		
31.12.2008. godine	3.124.550	3.124.550

Na poziciji ostalih nematerijalnih ulaganja je, prema Uredbi o metodologiji izrade početnog bilansa stanja u preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 28/98), evidentirana vrijednost građevinskog zemljišta (3.123.750 KM) nad kojim je Društvo imalo pravo korištenja. Budući da su doneseni novi propisi (Zakon o građevinskom zemljištu i Zakon o stvarnim pravima) koji regulišu status ovog zemljišta neophodno je regulisati status ove bilansne pozicije i izvršiti odgovarajuća knjiženja. Takođe, po svojoj prirodi, a prema zahtjevima MRS-a zemljište ne može imati tretman nematerijalnog ulaganja.

Ostali iznos nematerijalnog ulaganja (425 KM) se odnosi na nabavku softvera.

9. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Dugoročni finansijski plasmani Društva su evidentirani u iznosu od 1.000 KM i odnose se na učešće u kapitalu preduzeća Slobodna zona Incel. Nije vršeno vrednovanje ulaganja na 31.12.2009. godine.

10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

u KM

Opis	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Druga potraž.	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	183.861	0	7.167	191.028
Bruto stanje na kraju godine	168.694	240	424	63.375
Ispravka vrijednosti na početku godine	105.983	0	0	105.983
Ispravka vrijednosti na kraju godine	105.983	0	0	0
NETO STANJE				0
31.12.2009. godine	62.711	240	424	63.375
31.12.2008. godine	77.878	0	7.167	85.045

Kratkoročna potraživanja Društva na dan 31.12.2009. godine iznose 63.375 KM. Potraživanja od kupaca iznose 62.711 KM.

Pregled većih iznosa potraživanja od kupaca na 31.12.2009. godine

R/b	Opis	Iznos (KM)
1.	Vig still plus d.o.o.	16.041
2.	Interdrvo d.o.o.	7.112
3.	Gasbeton - celkon a.d.	6.228
4.	Citz - look SZR	4.075
5.	Belfan a.d.	3.510
6.	Centrino d.o.o.	3.073
	Ukupno	40.040

Pregled većih iznosa ispravke potraživanja od kupaca na 31.12.2009. godine

R/b	Opis	Iznos (KM)
1.	Energetika d.o.o.	24.203
2.	Elox mont	13.234
3.	SHP Celex a.d.	12.813
4.	IDT sistem	9.790
5.	Kozaraputevi a.d.	6.874
6.	Interprom	5.059
	Ukupno	71.972

11. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

u KM

Opis	31.12.2009. god.	31.12.2008. god.
1. Poslovni račun - domaća valuta	1.231	7.746
2. Poslovni račun - strana valuta	20	20
3. Blagajna - domaća valuta	103	86
Got. ekvivalenti i gotovina - ukupno (1 do 3)	1.354	7.852

Sredstva na žiro računu i blagajni na dan 31.12.2009. godine iznose 1.354 KM.

12. KAPITAL

u KM

Opis	31.12.2009. god.	31.12.2008. god.
1. Akcijski kapital - obične akcije	4.110.169	4.110.169
I. Osnovni i ostali kapital	4.110.169	4.110.169
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava bez dugoročnih finansijskih plasmana	193.464	193.464
II Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti i gubici	193.464	193.464
1. Gubitak ranijih godina	1.339.709	1.307.439
2. Gubitak tekuće godine	23.061	32.270
III. Gubitak do visine kapitala (1 do 2)	1.362.770	1.339.709
KAPITAL (I do II - III)	2.940.863	2.963.924

Prema pregledu sa internet prezentacije Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske (www.crhovrs.org) struktura akcionara na 31.12.2009. godine je sljedeća:

R/b	Opis	% učešća
1.	KECMAN NIKOLA	29.94
2.	KERKEZ RADOMIR	24.84
3.	MIRČETA MILORAD	23.80
4.	FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE	10.00
5.	FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA	5.00
6.	MILJEVIĆ VITO	1.02
7.	CAREVIĆ BRANISLAV	0.72
8.	RAKAS ŽIVKO	0.49
9.	KREJIĆ MILUTIN	0.46
10.	MILOVČEVIĆ MILUTIN	0.43
	Ukupno	100.00

13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA, DRUGE OBAVEZE I TEKUĆE OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT

u KM

Opis	31.12. 2009. god.	31.12.2008. god.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	369.670	450.300
2. Dobavljači u zemlji	86.146	110.914
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 2)	455.816	561.214
1. Obaveze za neto zarade i naknade, osim zarada koje se refundiraju	632.139	619.655
2. Obaveze za poreze na zarade i naknade, osim zarada koje se refundiraju	16.733	0
3. Obaveze za doprinose na zarade i naknade, osim zarada koje se refundiraju	35.423	0
II Obaveze za zarade i naknade zarada - ukupno (1 do 3)	684.295	619.655
1. Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	9.538	111
2. Obaveze prema zaposlenima	25.258	25.327
3. Obaveze prema članovima Upravnog i Nadzornog odbora	38.427	39.027
4. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovoru o djelu	15.183	15.872
III Druge obaveze (1 do 4)	88.406	80.337
1. Porez na dodatu vrijednost po izdatim fakturama	3.595	0
IV Obaveze za porez na dodatu vrijednost	3.595	0
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke na teret troškova	307.402	307.602
2. Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0	62.566
V Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine (1 do 2)	307.402	370.168
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do V)	1.539.514	1.631.374

Obaveze za primljene avanse se odnose na obaveze prema preduzeću VIG still plus d.o.o.

Obaveze prema zaposlenima u iznosu od 25.258 KM se odnose na obaveze za prevoz zaposlenih.

Obaveze za poreze, carine i druge dažbine nabavki na teret troškova u iznosu od 307.402 KM odnose se na obavezu za komunalnu naknadu iz prethodnih godina (300.195 KM) i obaveze za ostale poreze i naknade.

Obaveze prema dobavljačima evidentirane su u iznosu od 86.146 KM. Obaveze za zarade i naknade zarada iznose 684.295 KM, obaveze za poreze i doprinose iznose 307.402 KM, dok su druge obaveze evidentirane u iznosu od 88.406 KM.

14. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 9.253 KM se odnose na obaveze po okvirnom kreditu prema Nove banke a.d. Banja Luka na osnovu ugovora broj 0770090314 od 17.12.2009. godine.

15. DUGOROČNA REZERVISANJA

u KM

Opis	31.12.2009. god.	31.12.2008. god.
1. Ostala dugoročna rezervisanja	52.479	52.479
Dugoročna rezervisanja - ukupno	52.479	52.479

Dugoročna rezervisanja su evidentirana u iznosu od 52.479 KM i nisu se mijenjala u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na rezervisanja po sudskim sporovima iz ranijih godina, i u prethodnim godinama su umanjivana za iznos okončanih sporova. Knjiženje je izvršeno na osnovu odluke UO preduzeća br. 263/08-100 od 24.12.2008. godine.

16. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

u KM

R/b	O P I S	Tekuća godina		Prethodna godina
		Iznos	%	
1	2	3	4	5
<i>I</i>	<i>Prihodi redovne djelatnosti</i>	560.461	100,00	637.473
1.	Prihodi od prodaje robe	13.845	2,47	29.997
2.	Prihodi od prod. učinaka	546.616	97,53	607.476
<i>II</i>	<i>Rashodi redovne djelatnosti</i>	567.634	100,00	656.470
1.	Nabavna vrijednost prodate robe	3.857	0,68	0
2.	Troškovi materijala za izradu	74.970	13,21	142.522
3.	Troškovi ostalog materijala	2.783	0,49	1.641
4.	Troškovi goriva i energije	31.741	5,59	36.148
5.	Troškovi zarada naknada zarada i ostali lični rashodi	226.041	39,82	261.379
6.	Troškovi proizvodnih usluga	27.293	4,81	18.692
7.	Troškovi amortizacije	138.626	24,42	118.059
8.	Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa)	61.580	10,85	71.374
9.	Troškovi poreza	743	0,13	6.655

Prihodi od redovne djelatnosti iznose 560.461 KM od čega se 97,53 % odnosi na prihode od prodaje učinaka (usluge opravke i servisiranja). Prihodi od prodaje roba iznose 13.845 KM i odnose se na prodaju robe koju je Društvo dobilo u kompenzaciju od kupaca.

U narednim tabelama dati su pregledi većih iznosa troškova:

Troškovi proizvodnih usluga

R/b	Opis	Iznos (KM)
1.	Održavanje osnovnih sredstava	16.554
2.	Transportne usluge	3.784
3.	Ostale usluge	6.955
	Ukupno	27.293

Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa)

R/b	Opis	Iznos (KM)
1.	Naknade za službeno putovanje	14.353
2.	Ostali troškovi	9.429
3.	Takse	8.610
4.	Troškovi prevoza radnika	8.169
5.	Topli obrok zaposlenih	8.093
6.	Troškovi platnog prometa	5.225
7.	Troškovi reprezentacije	3.669
8.	Troškovi advokatskih usluga	2.425
9.	Naknade za privremene i povremene poslove	1.606
	Ukupno	61.580

17. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

u KM

R/b	O P I S	Tekuća godina		Prethodna godina
		Iznos	%	
1	2	3	4	5
<i>I</i>	<i>Finansijski prihodi</i>	24	100,00	509
1.	Prihodi od kamata	24	100,00	14
2.	Ostali finansijski prihodi	0	0	495
<i>II</i>	<i>Finansijski rashodi</i>	15.912	100,00	5.891
1.	Rashodi kamata	14.956	93,99	5.470
2	Ostali finansijski rashodi	956	6,00	421

Rashodi kamata

R/b	Opis	Iznos (KM)
1.	Kamata po reprogramu sa PURS	9.427
2.	Kamata Fond PIO RS	4.584
3.	Kamata po kreditu Nova Banka a.d. Banja Luka	930
4.	Ostale kamate	15
	Ukupno	14.956

Kamate po reprogramu sa PURS su kamate koje su obračunate na osnovu rješenja broj 06/1.02/0702/2-413-146/05 od 26.11.2009. godine. Navedene kamate odnose se na utvrđene obaveze po sporazumu o reprogramu poreskih obaveza broj 04/0401-413-146/05 od 05.04.2005. godine, odnosno za period 01.01.2002. do 26.11.2009. godine. Cjelokupan iznos kamate je izmiren putem obveznica.

Kamate prema Fondu PIO Republike Srpske su plaćene da bi se mogli penzionisati radnici koji su ispunili uslove za penziju, ali im nisu bili uplaćeni doprinosi.

18. POVEZANA LICA

Prema obrazloženju ovlaštenog lica Društvo nije imalo povezanih lica u 2009. godini.

19. PRAVNI SPOROVI

U toku je više pravnih sporova u kojima se Društvo pojavljuje kao tuženi i kao tužilac. Vrijednost sporova po raznim osnovama iznosi 62.677 KM.

Sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, prema izjavi ovlaštenog lica Društva bilo je ukupno 11 sudskih sporova, od toga:

- 9 sudskih sporova pokrenuto je protiv Društva:

R/b	Opis	Iznos (KM)
1.	Kavić Dragan	6.794
2.	Milovčević Milutin	5.000
3.	Centralni registar HOV Republike Srpske	4.163
4.	Sajić Vojin	2.619
5.	Vučić Veljko	1.676
6.	Vučeta Drago	856
7.	Kojadinović Žarko	780
8.	Đukić Božana	
9.	Žmirić Milan	
	Ukupno	21.887

Protiv Društva su pokrenuta još dva spora (Đukić Božana i Žmirić Milan) za koje nismo mogli utvrditi finansijski iznos.

- 11 sudskih sporova pokrenuto je protiv dužnika Društva:

R/b	Opis	Iznos (KM)
1.	IDT sistem	15.355
2.	City look	6.090
3.	Željeznice Republike Srpske a.d.	5.700
4.	Vindi	4.700
5.	GT Satelit	2.950
6.	San SZR	2.558
7.	MPD Čelinac	1.318
8.	DIP Prebljezi	1.300
9.	SOD grijanje	819
10.	Incel holding a.d. i Celuloza a.d.	
	Ukupno	40.790

Sudski spor po tužbi Društva protiv „Incel-Holding“ a.d. Banja Luka i Celuloza a.d. Banja Luka odnosi se na pogrešnu i nezakonitu uknjižbu objekta „Stara sušiona“ u osnovnom sudu u Banjoj Luci po predmetu dokazivanja vlasništva nad pomenutim objektom koji je prema diobnom bilansu pripao Društvu. Navedeni objekat se u knjigovodstvu Društva vodi po nabavnoj vrijednosti 768.153 KM, a ispravka vrijednosti je 487.262 KM. Za navedeni sudski spor Društvo nije vršilo rezervisanja.

20. PORESKI RIZICI

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

Društvo nije imalo kontrolu Uprave za indirektno oporezivanje od stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost, od 01.01.2006. godine.

Kontrola od strane Poreske uprave Republike Srpske za direktne poreze, doprinose i naknade je bila u toku 2004. godine.

21. STALNOST POSLOVANJA

Prema izjavi rukovodstva Društva i našim saznanjima stalnost poslovanja nije ugrožena.

22. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Društvu se u kontrolu obračuna i uplate direktnih poreza, doprinosa i naknada najavila Poreska uprava Republike Srpske u toku mjeseca maja 2010. godine.